

PROTOKOL
sa sastanka Mješovite komisije
o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju
između Crne Gore i Bosne i Hercegovine
održanog 5. novembra 2025. godine, u Podgorici

Ovaj protokol je sačinjen na osnovu člana 13 Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Bosne i Hercegovine o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, koji je stupio na snagu 13. decembra 2011. godine.

Sastanak crnogorske - bosanskohercegovačko Mješovite komisije o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju je održan u Podgorici dana 5. novembra 2025. godine. Spisak učesnika sastanka se nalazi u Prilogu 1. ovog Protokola. Prije usvajanja dnevnog reda iskazana je obostrana spremnost za rješavanje svih problema koji eventualno postoje u ovoj oblasti.

Na početku sastanka učesnici su se složili sa sljedećim dnevnim redom:

- Tačka 1. Razmjena informacija o robnoj razmjeni*
između Crne Gore i Bosne i Hercegovine
- Tačka 2. Prevoz putnika*
- Tačka 3. Prevoz tereta*
- Tačka 4. Razno*

Tačka 1. Razmjena informacija o robnoj razmjeni između Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Obje delegacije su razmijenile informacije i statističke podatke o robnoj razmjeni između dvije države. Zaključeno je da su određene razlike u podacima o obimu robne razmjene posljedica različitog načina obrade istih. Konstatovano je da je zabilježen pozitivan trend u robnoj razmjeni između dvije države.

Obje strane su istakle da će kroz razvoj putničkog i teretnog transporta, te turizma, unaprijediti ekonomske odnose između dvije države.

Tačka 2. Prevoz putnika

Dvije strane su naglasile da je u prethodnom periodu uspostavljena dobra saradnja i nijesu evidentirani veći problemi u obavljanju prevoza putnika. Delegacije su se usaglasile da se razmijene evidencije izdatih dozvola za linijski prevoz putnika između dvije države do kraja 2025. godine, u cilju usaglašavanja podataka.

Crnogorska delegacija je informisala, da je izmijenjen termin međunarodnog usaglašavanja redova vožnje, predviđen za oktobar/novembar mjesec za sprovođenje predmetnog postupka.

Delegacije su se usaglasile da je došlo do povećanog broja vanlinijskih vožnji, između dvije države.

Crnogorska delegacija je informisala o obavezi poštovanja pravila obavljanja naizmjeničnog prevoza putnika u skladu sa izdatom dozvolom o naizmjeničnom prevozu putnika, i u skladu sa ugovorom o prevozu.

Bosnaskohercegovačka delegacija je predložila crnogorskoj strani da na osnovu podnijetog zahtjeva prevoznika iz Bosne i Hercegovine za izdavanje naizmjeničnih dozvola, osnovni podaci iz predmetnog zahtjevu budu dostavljeni crnogorskoj strani, u cilju provjere o postojanju subjekta koji je sklopio ugovor o smještaju/prevozu sa prevoznikom iz Bosne i Hercegovine.

Crnogorska delegacija se usaglasila sa predlogom bosanskohercegovačke strane.

Crnogorska delegacija će se obratiti nadležnom državnom organu za turizam, sa zahtjevom za mišljenje, u cilju mogućnosti pristupa podacima o registrovanim subjektima koji obavljaju privrednu djelatnost smještaj gostiju, odnosno o registrovanim turističkim agencijama. Nakon dobijanja potrebnih odgovora, crnogorska strana će sa istim upoznati nadležni državni organ Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za izdavanje dozvole za naizmjenični prevoz putnika je potrebno predati minimum 30 dana prije planiranog obavljanja prevoza. Strana koja je zaprimila zahtjev će nakon pribavljanja potrebnih podataka, dostaviti tražene informacije drugoj strani.

U oblasti vanlinijskog prevoza (naizmjenični prevoz), dogovoreno je da obje države razmijene za 2026. godinu, kontingent od po 50 dozvola za naizmjenični prevoz putnika, koje važe za dvije vožnje (dva odlaska i dva povratka).

Delegacije su se usaglasile, da je potrebno pojačati, kontrolu naizmjeničnog prevoza putnika.

Delegacije su se usaglasile, da je potrebno uputiti obavještenje nadležnim carinskim organima na graničnim prelazima u cilju obavezne ovjere dozvola za naizmjenični prevoz putnika.

Delegacije su se usaglasile, da ulazak praznog autobusa (u kojem se nalazi samo vozno osoblje) ne smatra se prevozom.

Crnogorska delegacija je informisala, o mogućnosti da cjenovnik usluga u međunarodnom linijskom prevozu putnika, može da sadrži cijene za relacije u međugradskom linijskom prevozu putnika, ukoliko unutar jednog sata prije i poslije vremena polaska sa autobuske stanice, nema registrovanog polaska u međugradskom prevozu putnika za istu relaciju. Crnogorski prevoznik podnosi zahtjev Ministarstvu saobraćaja, dok bosanskohercegovački prevoznik dostavlja zahtjev za ovjeru cjenovnika crnogorskoj strani

posredstvom Ministarstva transporta i veza BiH. U skladu sa podnijetim zahtjevom, ukoliko su ispunjeni uslovi, crnogorskom prevozniku se izdaje ovjeren cjenovnik, dok se bosanskohercegovačkom prevozniku izdaje ovjeren cjenovnik i dozvola za kabotažu. Rok važenja ovjerenih cjenovnika, odnosno dozvole za kabotažu, je do 31. maja (u Crnoj Gori reg. period međugradskih redova vožnje je 1. jun/ 31.maj).

Dvije delegacije su dogovorile da se u prvoj polovini 2026. godine prije ljetnje turističke sezone, održi tehnički sastanak između nadležnih inspekcijskih organa dvije države. Nadležni inspekcijski organi će u međusobnoj komunikaciji dogovoriti vrijeme i mjesto održavanja tehničkog sastanka.

Tačka 3. Prevoz tereta

Crnogorska strana se zahvalila bosanskohercegovačkoj strani, na razumijevanju, zbog zastoja u dostavljanju dozvola za prevoz tereta kontigent za 2025. godine, zbog administrativne procedure u Crnoj Gori. Uzimajući u obzir postignuti dogovor o privremenom obavljanju prevoza bez dozvola, problem je prevaziđen. Nakon dostavljanja dogovorenog broja dozvola prevoz se nastavio obavljati po ustaljenom režimu.

Delegacija Bosne i Hercegovine je predložila liberalizaciju prevoza tereta za/iz trećih zemalja.

Delegacija Crne Gore je informisala delegaciju Bosne i Hercegovine da nije saglasna da se liberalizuje prevoz tereta za/iz trećih zemalja.

Nakon dodatnih konsultacija, dvije delegacije su se usaglasile da se od 2026. godine razmjenjuje kontigent dozvola za obavljanje prevoza roba za/iz trećih zemalja u količini od 1750 dozvola.

Takođe, ukoliko se pojavi potreba za dodatnim kontingentom dozvola za/iz trećih zemalja, izražena je spremnost obje delegacije, da se u narednom periodu na bazi reciprociteta, udovolji eventualnim zahtjevima druge strane za dodatnom razmjenom kontigenata dozvola.

Tačka 4. Razno

Delegacija Crne Gore je ponovo istakla pitanje naplate poreza u BiH.

Delegacija Crne Gore je istakla između ostalog da je jedan od problema i taj što nadležni organ u Bosni i Hercegovini naplaćuje porez crnogorskim prevoznicima, shodno izvršenoj kalkulaciji, kao da su svi zatečeni putnici u autobusu sa voznim kartama do krajnje stanice, što u praksi nije tako.

Bosanskohercegovačka strana je upoznala da se radi o propisu koji nije u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, te da je isto u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Bosanskohercegovačka strana će se obratiti Upravi za indirektno oporezivanje, sa predmetnom informacijom.

Dogovoreno je da će obje strane preduzeti dodatne mjere kako bi kontrolni organi na graničnim prelazima, u okviru realnih mogućnosti, dali prednost prolaska autobusima, koji obavljaju redovan linijski prevoz putnika, kako bi se putnicima olakšalo putovanje, a prevoznicima obezbjedilo pridržavanje utvrđenog reda vožnje na linijama.


Delegacija Bosne i Hercegovine je uputila poziv delegaciji Crne Gore za održavanje sljedećeg sastanka u Bosni i Hercegovini, što je crnogorska strana prihvatila. Termin sljedećeg sastanka će se odrediti naknadno.

Ovaj Protokol je sačinjen u 2 originalna primjerka.

Podgorica, 5.11.2025. godine


Za crnogorsku delegaciju

Nikola Veljović



Za bosanskohercegovačku delegaciju

Zoran Andrić



Članovi delegacije Republike Crne Gore

- Nikola Veljović, vd generalnog direktora za drumski saobraćaj i motorna vozila, Ministarstvo saobraćaja, šef delegacije;
- Bojan Radoman, Ministarstvo saobraćaja;
- Demir Đešević, Ministarstvo saobraćaja;
- Vladimir Knežević, Ministarstvo saobraćaja;
- Arnela Omeragić, Ministarstvo saobraćaja;
- Jovana Miranović, Ministarstvo saobraćaja;
- Aleksandar Jokanović, Ministarstvo saobraćaja;
- Milutin Raičević, Uprava za saobraćaj;
- Blagoje Konatar, Uprava za saobraćaj;
- Nikolić Zoran, direktor Sektora saobraćaja, Privredna komora Crne Gore;
- Aleksandar Mitrović, sekretar OU saobraćaja, Privredna komora Crne Gore;
- Balša Burić, Privredna komora Crne Gore;
- Bojan Simić, Privredna komora Crne Gore;
- Vladan Lalatović, Privredna komora Crne Gore;
- Željko Mugoša, Privredna komora Crne Gore.

Članovi delegacije Bosne i Hercegovine

- Zoran Andrić, pomoćnik Ministra, Ministarstvo Komunikacija i Prometa Bosne i Hercegovine, šef delegacije;
- Mujo Mališević, Ministarstvo Komunikacija i Prometa Bosne i Hercegovine;
- Miloš Tadić, Ministarstvo Komunikacija i Prometa Bosne i Hercegovine;
- Spasoje Mičić, MSVRS;
- Smiljka Žuža, prevoz putnika, STKBiH;
- Ivana Tanacković, prevoz putnika, STKBiH;
- Žarko Brković, prevoz tereta, STK BiH;
- Muamer Berbić, prevoz tereta, STK BiH;
- Miroslav Biljaka, prevoz tereta, STK BiH;
- Zijad Šarić, prevoz tereta, STK BiH;
- Siniša Blatešić, prevoz tereta, STK BiH;
- Velibor Peulić, Logistika BiH.